

## Yesu ɔi tso dzifowo vadi

traduit de « Des cieux pour visiter la terre »

$\text{♩} = 95$   
*mf*

1. Ye - su ɔi tso dzi -  
E - lɔ̃ yi - ɔe ku

2. A - lɛ - vi, si  
E - no nyi le fia -

*mf*

fo - wo va - di Nyi - gbã kpɔ,  
me, ku me faa Vɔ - sa - nu  
va zu bu - su L'a - ti - ŋu,  
zi gã la dzi Me kpɔ wò

*p*

nyi - gbã kpɔ  
Vɔ - sa - nu E - yi Ma - wu - gã fe Kɔ -  
l'a - ti - ŋu  
Me kpɔ wò Wò, si wò Ma - wu ŋu - to

*f*

kɔe - fea Kple Ke - klɛ,  
ɔe fia Fia bli - bo, Kple Ke - klɛ.  
Fia bli - bo.

3. Ke esi nèle dzédzé gé kpuie  
 Na mí la, *(bis)*  
 Ðela kple Nufiala bubuto  
 Míedi be *(bis)*  
 Míalõ asubõ adzesi wò  
 Nyuie wu tsã. *(bis)*
4. Bene xexe ṽd̃ji sia nakpõ  
 Míaf'afõdõdõwõ  
 Le wò mõ kòkõe dzi l'afisia  
 Le ñutifafa me,  
 Le veve me, dzidzòkpòkpò alo  
 Awañkekewo me.
5. Kpõða, agu la le dzedze ge,  
 Adze koe, *(bis)*  
 Ya me fa, xexeme dze kòkò  
 L'adzoge *(bis)*  
 Le togbewo tame mikpõ ða  
 Ðua ke vò. *(bis)*